



E hlophisitswe ho
latela lenane thuto
la CAPS


Kereiti

2




Bokgoni ho tsa Bophelo ka SESOTHO

Buka ya 1
kotara ya 1&2



ISBN 978-1-4315-0258-5



**SESOTHO LIFE SKILLS
GRADE 2 – BOOK 1
TERMS 1&2**
ISBN 978-1-4315-0258-5
13th Edition
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

Workbooks available in this series:


- Grade R
(in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6
(in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3
(in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9
(in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3
(in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

Lebitso:

Phaposi:




basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



lenaneo

Kotara 1 Leqephe

- 1 Re hloka dijo tse tlisang bophelo bo bottle hore re phele.....2
- 2 Metsi a re fa bophelo4
- 3 Re baballa metsi.....6
- 4 Moya o hlwekileng o re neha matla.....8
- 5 Nna le ba bang10
- 6 Batho hara rona.....12
- 7 O se ke wa hlekefetsa ba bang14
- 8 Kaofela re kqethehile16
- 9 Ka moo re ikutlwang ka teng18
- 10 Batho ba sa itekanelang20
- 11 Bana bohle ba kgethehile22
- 12 Mohale wa ka24
- 13 Tihwekiso ya metsi.....26
- 14 Mokgwa o motle wa bophelo.....28
- 15 Dintho tse bolang le tse sa boleng30
- 16 Matsatsi a bodumedi le a mang a kgethehileng.....32



Kotara 2 Leqephe

- 17 Dihla tsa selemo34
- 18 Dihla tsa selemo tse nne.....36
- 19 Ka tsa dihla tsa selemo.....38
- 20 Ho aparela boemo ba lehodimo40
- 21 Ditlamorao tsa dinako tsa selemo42
- 22 Ho jala sejalo sa nawa44
- 23 Diphoofolo: Diphoofolo tsa polasing46
- 24 Polasing48
- 25 Diphoofolo tse hlaha50
- 26 Mokgwa oo diphoofolo di ipatang ka ona52
- 27 Diphoofolo tsa metsing.....54
- 28 Dibopuwa tsa botebong ba lewatle55
- 29 Botsebi ba diphoofolo.....56
- 30 Diphoofolo tse jarang mahae a tsona ha di tsamaya.....58
- 31 Diphoofolo tse ikahelang moo di itshireletsang60
- 32 Bukantswe ya ka62



Mofumahadi Angie
Motshekga, letona
la Lafapha la Thuto
ya Motheo



Ngaka Reginah Mhaule,
Motlatci wa Letona la
Thuto ya Motheo

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo, Mof. Angie Motshekga, mmoho le Motlatci Letona la Thuto ya Motheo, Ngaka Reginah Mhaule.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnete ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Thirteenth edition 2023


ISBN 978-1-4315-0258-5
This book may not be sold.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.



Kereiti

2



Bokgoni ho tsa
Bophelo ka SESOTHO
Buka ya !



Buka ena ke ya:



Re hloka dijo tse tlisang bophelo bo botle hore re phele



Ha re baleng

Kotara ya-! – Beka ya-! – Leqephé la mosebetsi

Mmele ya rona e hloka dijo tsohle tsa bophelo bo botle hore re tsebe ho hola.

Re lokela ho ja dijo tse hlahang dihlopheng tsa dijo kamehla. Re lokela ho ja dijo tsohle tsa bophelo bo botle hore re be le matla a ho etsa tsohle tseo re lokelang ho di etsa. Ha re sa je dijo tse tlisang bophelo bo botle re ka kula haholo.

Dihlopha tse hlano tsa dijo

Koro le dijo-thollo
tsa yona




Batho ba bang ke
ba jang meroho feela.
Sena se bolela hore ha
be je nama ho hang.
Ba ja haholo ho hlaha
dihlopheng tse ding
tse 4.

Nama, hlapi,
kgoho, matokomane
le dinawa

Mafura le dioli

Meroho le
ditholwana



Dijo tse etswang
ka lebese





Ha re etseng

Bua le motswalle wa hao, hore na ke dijo
di feng tse loketseng mmele.



Ha re ngoleng

Etsa e ka o ya
lebenkeleng le mme wa
hao ho reka dijo tsa
mantsiboya. Etsa lenane
la dijo tsohle tseo o tllang
ho di reka, tse loketseng
ba lapa la heno.



LENANE LA DIJO TSEO KE TLA DI REKA





2

Metsi a re fa bophelo

Kotara ya-| – Beka ya-| – Leqephé | a mosebetsi



Ha re bueng

Hobaneng re hloka metsi?
Batho, dimela le diphoofolo di
hloka metsi hore di phele. Metsi
a tsamaisa dijo tseo re di jang
dithong tse fapaneng tsa mmele
ya rona. A thusa hape le ho
ntsha ditshila mmeleng ya rona.



Ha re etseng

Tsatsing le leng le le leng re sebedisa metsi malapeng a rona. Bolella motswalle
wa hao ka tsohle tseo o ka di nahanang tseo re di sebedisetsang metsi.
Jwale etsa ditshwantsho tse nne o bontsha ka moo re sebedisang metsi ka
teng. Ngola sehlooho ka hodima setshwantsho se seng le se seng ho hlalosa
hore setshwantsho se bua kang.




Letsatsi:

4




Ha re ngoleng

Re fumana metsi kae? Etsa mola ho bapisa setshwantsho
se seng le se seng le lentswe le nepahetseng.



letangwana
sefhlametsi
Noka
Letamo
Sediba



Ha re ithapolleng

Pele o etsa eng kapa eng kantle , ikotlolle jwaloka ka katse. Sena se tla etsa ho be bonolo hore mmele wa hao o thapolohé. Ikotlolle hape ha o se o qetile ho kokobetsa mmele le ho o phodisa. Sena se tla thusa mesifa ya hao hore e se be bohloko.



- Tlolajwalo ka senqanqane. Etsa medumo ya dinqanqane.
- Lahlela bolo kapa mokotlana wa dinawa, ho e mong le e mong. E mong le e mong a e kape/tshware.
- Jwale akgela bolo kapa mokotla wa dinawa hodimo mme o o kape.
- Bapalang papadi ya lebelo le motswalle wa hao.

Bona hore o ka nka nako e kae mokotlana o sa we hlohong ya hao.



3
Kotara ya-1 – Bek'a ya-2 – Leqeph'e ya mosebetsi



3



Ha re bueng

Metsi ke ntho ya bohlokwa, ha re a tshwanelo ho a senya. Bua le motswalle wa hao ka mekgwa e fapaneng ya ho boloka metsi.



Ha re ngoleng

Ngola mehopolo e mmedi ka moo re ka bolokang metsi ka teng dibakeng tse ka tlase.

1.

2.



Ha re etseng

Sebedisa dikerayone ho etsa phousetara e kgabisitsweng ka mmala ka ho boloka metsi. Phousetara ya hao e lokela ho kgothalletsa batho ba bang ho boloka metsi. Ha o se o entse phousetara ya hao e bontshe metswalle ya hao.

6

Letsatsi:





Ha re ithapolleng

A re bapaleng papadi ya
"Ke nako mang, Mong Phiri".

E mong wa lona o lokela ho ba Phiri.

Nehanang sebaka ho botsa "Ke nako mang,
Mong. Phiri"?

Kgetlo le leng le leng ha o botsa, Phiri e lokela
ho bolela hore nako ke mang.

Empa ha Phiri e re "Dijo tsa motsheare" e tla
qala ho o lelekisa. O tla tlameha ho baleha hore
e se ke ya o tshwara.

Jwale batla hulahupu eo le tlo bapalang
ka yona.

Wena le motswalle wa hao le fane sebaka
ka ho tlola hulahupu, pele ka maoto ebe
le latela ka matsoho. Jwale tsepamisa
hulahupu ha motswalle wa hao a kgasa
ka hara yona. Nehanang sebaka ho
etsa sena.

Ya ho qetela,
ka dihlopha tsa 4,
kwetlisang le ho
nehelana ka tantshe
ya Afrika Borwa.



Tijhere:
Mosaeno:
Mohla:



4

Moya o hlwekileng o re neha matla

Kotara ya-1 – Beka ya-2 – Leqephé | a mosebetsi



Ha re baleng

Moya oo re o phefomolohang o na le oksijini. Ha re phefomoloha moyo o ditshila, mebele ya rona ha e sebetse hantle.



Ha re ngoleng

Dula le motswalle wa hao. Mmoho tlatsang dikgeo tse latelang:

Ke hloka moyo o hlwekileng



Ha moyo o le ditshila



Moya o silafala ha o



Seo re ka se etsang ho boloka moyo o hlwekile:

1.

2.

Letsatsi:

8



Ha re baleng

Batho ba hloka kganya ya letsatsi hore ba thabe le ho phela hantle.
E thusa mebele ya rona ho etsa vitamin ya D. Re e hokela ho bopa
masapo a matla. Mahlasedi a letsatsi ha a feta tekanyo a mabe. Re ka tjha
habohloko. O tshwanelo ho sebedisa setlolo sa tshireletso ya letsatsi kapa
katiba ya letsatsi ho itshireletsa letsatsing.



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo tse latelang:



Nka tshireletseha mahlaseding a letsatsi a fetang tekanyo ha ke:

1. _____
2. _____
3. _____



Ha re bueng

Bina pina ena mme o
opele morethetho.



**O kganya ya ka ya letsatsi
Kganya ya letsatsi ke wena feela.
O a nthabisa
Ha mahodimo a le maputswa.
O keke wa tseba moratuwa hore
ke o rata hakae.
Ka kopo se tlose kganya ya
ka ya letsatsi.**

O tshwanelo ho sebedisa
setlolo sa tshireletso ya
letsatsi kapa katiba ya
letsatsi ho itshireletsa
letsatsing.



Titjhere:
Mosaeno:
Mohla:



5

Kotara ya-I – Bekä ya-3 – Leqephé la mosebetsi

Nna le ba bang



Ha re bueng

Kaofela ha rona re rata ho ba
le metswalle e lokileng. O tseba
jwang ha motho e mong e le
motswalle ya lokileng?



Ha re ngoleng

Sekgeong se latelang, etsa lenane la dintho tse
etsang hore motho e mong e be motswalle ya lokileng.



1.

2.

3.

4.



Ha re ngoleng

Nahana ka dipotsa tsena, o nto ngola dikarabo tsa hao.

O na le metswalle e mekae?

Lebitso la e mong wa metswalle ya hao ke mang?

Le bile metswalle nako e kae?

Ke eng se ikgethileng ka motswalle eo?

Letsatsi:

10



Ha re bueng

Dula le motswalle wa hao o bue ka dintlhha tsena. Kenya letshwao (✓) ha e le nnete le (✗) ha e se nnete.

Netefatso ya lenane la Setswalle

Motswalle wa ka o a nkgathalla.	Tlatsa ✓ okapa ✗
Motswalle wa ka o a nthusa.	
Motswalle wa ka o arolelana dintho le nna.	
Motswalle wa ka ha a ntwantshe.	



Ha re etseng

Nahana ka
seo o ka se etsang hore
motswalle wa hao a ikutlwae
le motho wa bohlokwa. Jwale
etsa setshwantsho sa sena
foreiming. Hopola ho kgabisa
foreimi ya setshwantsho.
Ha o entse sena, bua
ka mebala e kgahlang e
mofuthu eo o e sebedisitseng
setshwantshong.



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho sa hao.



Titjhere:
Mosaeno:
Mohla:




6

Batho hara rona

Kotara ya-l – Beka ya-3 – Leqephé la mosebetsi

Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Nahana ka seo metswalle ya nnete e se etsang, bua ka sena sehlotswaneng sa lona. Jwale nahana ka seo metswalle e mebe e se etsang. Kenya letshwao (✓) setshwantshong se seng le se seng ho bontsha setswalle se setle, le letshwao (✗) ho bontsha setswalle se sebe.







Ha re baleng



Bala polelo e nngwe le e nngwe mme e be o kgabisa ka mmala
sefahleho se dumellanang le se sa dumellaneng 😊 😞





Ke motswalle wa bohlokwa.





Ke hlokomela
metswalle ya ka.





Ke tshwara barutwana ba sehlopha sa
ka hantle.



Barutwana ba sehlopa sa ka ba
ntshwere hantle.



Ke na le botho bathong
bao ke phelang le bona.



Ha re ithapolleng

A re bapaleng "ema seriting sa ka"

Wena le metswalle ya hao le leke ho ema hodima seriti
sa e mong le e mong. Nehelanang sebaka mme le
leke ho bona hore le ka kgon a ho hata hodima diriti
tse kae. O ka nna wa ya kwana le kwana ho thibela
motswalle wa hao ho hata hodima seriti sa hao.



Tijhere:
Mosaeno:
Mohla:



Kotara ya-I – Beka ya-4 – Leqephé | a mosebetsi




O se ke wa hlekefetsa ba bang

Ha re ngoleng

Sheba se seng le se seng sa ditshwantsho.

O ne o tla etsa eng haeba o ne o le e mong wa bana ba hlekefetswang?

Pela setshwantsho se seng le se seng, ngola polelo e le nngwe ka hore na re ka tshwara batho ba bang jwang.







Letsatsi:



Ha re etseng

Etsa tshwantshiso le motswalle wa hao ka ngwana ya hlekefetsang ngwana e mong. Bolela hore re ka etsa eng ho fedisa tlhekefetso.





Ha re ithapolleng

Ikaroleng ka dihlotschwana tsa bohlano.

Jwale etsang mola le nto akgelana bolo hona moleng mona. Sheba hore ke sehlopha sefeng se ka akgelanang bolo ka nako e kgutshwanyane ho moo mola o fellang. Ha le entse sena akgelanang dibolo ka mekgwa e fapaneng.

- Fetisa bolo pakeng tsa maoto a hao ho ya ho morutwana wa sehlopha sa hao ya ka mora hao.
- Fetisa bolo ka hodima hlooho ya hao ho ya ho morutwana wa sehlopha sa hao ya ka mora hao.
- Fetisa bolo ka letsohong la hao le letshehadi ho ya ho morutwana wa sehlopha sa hao ya ka mora hao.
- Akgela bolo ka letsohong la hao le letona ho ya ho morutwana wa sehlopha sa hao ya ka mora hao.
- Jwale akgellanang bolo ho motho ka mong mme o bone hore o ka e kapa makgetlo a makae.





8

Kaofela re kgethehile

Kotara ya-l – Bekä ya-4 – Leqephé | a mosebetsi



Shebang ditshwantsho le bolele hore bana bana ba
tshwana jwang. Bolela hore ba fapane jwang.



Letsatsi:

16



Ha re baleng

Etsang mosebetsi dihlotswaneng tsa lona. Sheba bana bohole ka phaposing ya hao. Jwale bala e nngwe le e nngwe ya ditaodiso tse latelang. Ha taodiso e le nnete tlatsa (✓) ka lebokoseng le ka letsohong le letona, ha taodiso e fosahetse tlatsa (✗).

Kenya a ✓ kapa a ✗

Na bashemane le banana ba a tshwana?	
Na meriri ya bona e a tshwana ka mmala?	
Na mahlo a bona a tshwana ka mmala?	
Na matsoho a bona bohole a lekana ka boholo?	
Na barutwana bohole ka phaposing ba lekana ka bolelele?	



Ha re bueng

Na o a bona hore bohole re fapano? O a bona le hore hape re a tshwana?
Bolela hore re tshwana jwang.



Ha re ngoleng

Taaka setshwantsho sa hao. Jwale sebedisa setlotsamolomo ho etsa kgatiso ya menwana pela setshwantsho se foreimeng.



Na o a tseba hore ha ho mang kapa mang lefatsheng ya nang le kgatiso ya menwana e tshwanang le ya hao.
O motho wa bohlokwa ya kgethehileng.





9

Kotara ya-1 – Beka ya-5 – Leqephé la mosebetsi

Ka moo re ikutlwang ka teng



Ha re bueng

Buisanang ka moo le ikutlwang ka teng ha ho etsahala ntho e ntle. Jwale bua ka moo o ikutlwang ka teng ha ho etsahala ntho e mpe ho wena. Re bitsa sena maikutlo. Tlatsa ka moo ba ikutlwang ka teng.



Ha re ngoleng

Ngola dikarabo tsa dipotso tse latelang.

Ke eng se o thabisang?

Ke eng se o hlomolang?

Ke eng se o tshosang?

Ke eng se o halefisang?


Letsatsi:

18



Ha re etseng

Taaka setshwantsho mme o kgabise ketane ena ya setswalle ka mmala. Etsa hore popi e nngwe le e nngwe e shebahale e fapane le e nngwe, ho bontsha hore re fapane re kgethehile. Ha o se o entse sena o ka seha ketane ya setswalle ho hlaha leqepheng la disehwa mahareng a buka ena. Etsa popi e nngwe le e nngwe e fapane mme o di emise desekeng ya hao o hopotsa hore bohle re fapane.



Ha re ithapolleng

Etsa hore mmele wa hao o be moholo ka mokgwa oo o ka kgonang ho o etsa ka teng.

Jwale o etse bolelele ka moo o ka kgonang ka teng. O qetelle ka ho o etsa hore o be mokgutshwanyane ka moo o ka kgonang ka teng.





10

Batho ba sa itekanelang

Kotara ya-I – Beka ya-5 – Leqephé | a mosebetsi



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho.

- O bona mefuta e mekae ya batho ba sa itekanelang?
- Bana bana ba etsa eng ho ithusa?
- O nahana hore bana ba na le mefuta efe ya mathata maphelong a bona ka mehla?
- Bua ka hore re ka ba thusa jwang.



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho tse ka tlase.
Qetella dipolelo.

Rosemary ha a tsebe ho tsamaya
O sebedisa _____
ho tsamaya.



Letsatsi:.....

Thabo ke sefov, o sebedisa
ho fumana tselo ya hae.

ntja e tataisang sefov



setulo sa mabidi



20




dithusa kutlo



Peter ke setholo,

O sebedisa _____

ho mo thusa ho utlwa.




puo ya matsoho



Jabu ha a tsebe ho bua,

O sebedisa _____

ho bua.



seikokotlelo



Nomsa o sebedisa _____

ho mo thusa ho tsamaya.



Ha re etseng



Sebedisa letsopa kapa hlama e
bapalang ho etsa mohope kapa kopi.





11

Bana bohole ba kgethehile

Kotara ya-l – Beka ya-b – Leqephé la mosebetsi



Bana ba na ba fapanja jwang le wena?

Bana ba tshwana ka eng?



Ha re baleng

Batho lefatsheng lohole ba keteka matsatsi a phomolo a kgethehileng.

Re rata ho bapala le ho bina kaofela ha rona.

Kaofela ha rona re hloka dijo ho ja.

Re tlameha ho ya sekolong kaofela ha rona.

Ha re kula re tshwanela ho ya ngakeng

Re tlameha ho hlweka le ho ba makgethe.

Ha re a tshwanela ho fumana mosebetsi.

Re bana kaofela.



Letsatsi:.....



Ha re ngoleng

Botsa metswalle e meraro dipotso tse latelang. Tlatsa dikarabo tsa bona dibakeng tse latelang.

Tlatsa mabitso a metswalle ya hao			
Tumelo ya hao ke efe?			
Le na le mekete e ikgethileng?			
Le ja eng?			
Ke diaparo dife tse ikgethileng tseo le di aparang?			
Le keteka ka eng?			



Ha re etseng

Sheba ditshwantsho.
Ke mmapa wa lefatsh
la rona. Le a bona hore
lefatshe la rona le na le
naha le lewatle. Tlotsa
lewatle ka mmala o bolou.
Ha lefatsh lona o ka le
etsa hore le be lesootho.
Etsa setshwantsho sa
ditlhapi tse mmallwa
lewatleng.





12

Kotara ya-I – Beka ya-b – Leqephé la mosebetsi

Mohale wa ka



Ha re bueng

Bolela hore na ho na le bana ba sa itekanelang sekolong sa hao.

Na sekolo se ka etsang ho ba thusa ha ba le sekolong?

Na batho ba sa itekanelang e ka ba bomampodi.



Ha re baleng

Bahale ba bang ha ba itekanelala. Ke mehlala ho rona ho latela seo ba se etsang. Afrika Borwa ho na le bomampodi ba bangata ba sa itekanelang. Na ho na le batho ba sa itekanelang bao o ba tsebang ba hlwahlwa dipapading?

Natalie o lahlehetswe ke leoto la hae le letshehadi kotsing ya baesekele. O tsamaya ka leoto leo e seng la nnete. O sesa a sebedisa leoto le le leng.



Ha re bueng

Bua ka batho ba sa itekanelang ba etsang dintho tse makatsang. Nahana ka:

- Difofu di bapala diletswa. Na o tseba e mong?
- Ditholo di ngola dipina. Na o ka nahana ka mohlala?





Ha re ngoleng

Sebakeng se latelang, fana ka ditaba ka botlalo ka mohale kapa
motho eo o lakatsang ho ba yena.

Mohale wa ka kapa motho eo ke lakatsang ho ba yena ke:

Taaka setshwantsho sa mohale wa hao. Thoko ho setshwantsho ngola mantswe a mo hlilosang
hantle. Mohlala: o rata batho, o thusa batho, o sebete, o na le lerato.

O ka ba mohale jwang? Buisana le motswalle wa hao ka sena.
Jwale ngola pale ya moo o bileng mohale. Tlatsa tse latelang:

Ka tsatsi le leng

Ka nka qeto ya ho

Ka

Ke kamoo ke bileng mohale kateng



Tlhwekiso ya metsi

Kotara ya-! – Beka ya-7 – Leqephé la mosebetsi



Ha re baleng

Sheba kgalase ya metsi.

Na o bona ho hong ka hara yona? E tshetse ho hong Na o a tseba hore ka nako e nngwe ho na le dikokwanahloko ka hara metsi? Dikokwanahloko tsena di nnyane mme o ke ke wa di bona ka mahlo. Ha o ka nwa metsi o sa leka ho bolaya dikokwanahloko pele, o ka kula haholo. Re lokela ho etsa bonnete ba hore metsi ao re a nwang a hlwekile.



Ha re bueng

Bua ka hore ho ka etsahalang ha re ka nwa metsi a ditshila. Jwale sheba ditshwantsho tse latelang: Bua le motswalle wa hao ka tsela tse fapaneng tsa ho hlwekisa metsi.



Kenya dipilisi tsa "klorine" ka metsing.



Bedisa metsi

metsotso e mehlano.



Tshela dikhemikhale.



Sefa metsi.

Letsatsi:



Ha re bueng

Metsi a noka

Ke metsi a feng ao o nahananang hore a bolokehile hore a ka nowa?

Tshasa lerothodi laona ka mmala o bolou, ha o nahana hore a ka nowa.



Metsi a pompo



Metsi a lewatle



Metsi a sediba se tjhekilweng



Metsi a rekiweng ka botlolo



Metsi a bedisitsweng ka ketlele



Ha re etseng

Sebetsang ka dihlotshwana, le etse sefe e ka hlwekisang metsi.

Mamelang ka hloko ha titjhere a hhalosa seo le tshwanelang ho se etsa.



Le tla hloka ntho tse latelang

Botlolo ya polasetiki ya dilitara
tse pedi

Metsi a ditshila a seretse

Lehlabathe le lesesane

Lehlabathe la majwana

Majwe a manyane/kerabole

Sekere

Boya bo hlwekileng



Ha re ngoleng

Ngola mehato ya ho etsa sefe ya metsi ka tatelano e nepahetseng.

Tshela lehlabathe le lesesane hodima khotthono wulu.

Tonamisa kanolo eka hedimo o e kenyé ka hara botlolo e sehilureng.

Tshela lehlabathe la majwana.

Seha botlaase ba botlolo ya polasetiki ka hloko.

Tshela metsi a seretse.

Kenya majwe a masesanyane ka hara botlolo.





14

Mokgwa o motle wa bophelo

Kotara ya-I – Beka ya-7 – Leqephé | a mosebetsi



Ha re baleng

Bala ka mekgwa ena e metle le e fosahetseng. Haeba o nahana hore ke mekgwa e nepahetseng, kenya letshwao lena (✓), ha o nahana hore ke mokgwa o fosahetseng etsa letshwao lena (✗).

Mekgwa Titjhere o thusa bana ka ho bala	Ntle o nepahetseng ✓	O fosahetseng ✗
Ke ja dijo tsa bophelo bo botle.		
Ke lahla ditshila tse tswang koloing kapa tekesing ka ntle ka fensetere.		
Ke hlatswa moriri kgafetsa.		
Ke ja dipompong tse ngata.		
Ke boloka manala le ditsebe tsa ka di hlwekile.		
Ke hlatswa meno a ka hang ka kgwedi.		
Ke thonaka ditshila ke di lahlele ka moqomong wa dithole.		
Ke hlatswa matsoho a ka ha ke tswa ntwaneng.		
Ha ke kgohlela kapa ke thimola, ke beha letsoho la ka molomong.		
Ke ikwetlisa ka mehla.		
Ke hlatswa matsoho pele ke ja.		
Ke dula ka pela TV nako e ngata.		
Ke dula le batho ba baholo ba tsubang.		

Letsatsi:



Etsa phousetara ka mekgwa e metle kapa e mebe.

Ha re etseng



Ha re ngoleng

Hlahloba phousetara ya hao. Bala taodiso, mme o kenyé sefahleho se bonyang haeba taodiso e le nnète, o kenyé sefahleho se hlomohileng haeba taodiso e se nnète.



Ee	Tjhe

Phousetara ya ka e mebalabala ebile e makgethe.

Ke natefetswe ke ho etsa phousetara ya ka.

Ke fumane ho le thata ho etsa phousetara ya ka.



Ha re ithapolleng

- O ka tlola bohole bo bokae? Sebedisa dikoto tse tharo tsa ropo. Di tlole. O nne o di arohanye haholwanyane ho bona hore o ka tlola bohole bo bokae.
- Jwale, kopa metswallé ya hao e mmedi ho bidikolohisa ropo hore o tlole.
- Nehanang monyetla ho tlola.





15

Dintho tse bolang le tse sa boleng

Kotara ya-l - Beka ya-8 - Leqephé la mosebetsi



Letsatsi:

Ha re bueng



Bua ka dijo tse lokelang ho
bolokwa di phodile ho di thibela
hore di se bole. Nahana hore
ke dijo di feng tse sa lokelang
ho bolokwa di phodile empa di
ka bolokwa ka rakeng. Seha
ditshwantsho tse tshwanang le
tse ka tlase ho tsxa leqhepheng
mme o di kgomaretse hodima
sehatsetsi kapa rakeng.





Ha re bueng



Bua ka mekgwa eo re ka bolokang dijo ka yona, re di thibela ho dikokonyana tse kang ditshintshi le bohlwa.



31



16

Matsatsi a bodumedi le a mang a ikgethileng

mosebetsi



Ha re baleng

Batho lefatsheng lohle ba keteka matsatsi a phomolo a ikgethileng.
Ke matsatsi a phomolo afe ao o tla a keteka?



Ka nako ya keresemese re fumana dimpho. Re fa metswalle le ba malapa a rona dimpho. Re ba le sefate sa keresemese ka tlung.
Re bea dimpho ka tlasa sefate.

Re kgabisa sefate, re nto bea naledi ka hodimo. Ka nako ya keresemese re ja dijo tse ngata.



Re fela pelo ya ho fihla ha Diwali.
Ena ke nako eo re fumanang dipompong le dimpho tse ngata.
Re pakella dipompong tse monate le dikuku ka mabokoseng ebe re fa batho ba re tjhakelang. Re kgantsha mabone a manyenyane ebe re a bea ho potoloha ntlo.

Letsatsi:



Re fela pelo ya ho fihla ha Hanukkah.
Re tla ba le dijo tse monate tseo re
tlang ho di ja. Re rata ho ja dipanekuku
le matokomane re rata le ho fuwa
dimpho. Bomotswala ba a re tjakela.
Re thusa ka ho pheha dijo mme re
kgantsha le dikerese ka tlung.



Haufinyane e tla ba Eid. Re tla
fumana dimpho tse ntle. Re tla
fa metswalle ya rona dimpho. Re
tla ba le dipompong tse ngata le
dikuku tseo re tla di ja. Re kgona
ho bona hore ke Eid ka ho sheba
sebopeho sa kgwedi. E ka letsatsi
le fapaneng selemo se seng le
se seng.



Bina pina eo o e tsebang
bakeng sa le leng la
matsatsi ana a ikgethileng.



Dihla tsa selemo

Kotara ya-2 – Beka ya-I – Leqephé la mosebetsi



Ha re bueng

Sheba dintshwantsho tsa nako tsa selemo tse nne. Bolella motswalle wa hao hore o bona eng setshwantshong se seng le se seng. Bolela hore nako tsena tse nne tsa selemo di fapane jwang.



Ke nako e fe ya selemo eo o e ratang haholo?

Hobaneng o rata nako eo ya selemo?

Letsatsi la hao la tswalo le ka nako efe ya selemo?

Letsatsi:.....



Ha re bueng

**Dumela, ntate Letsatsi
Tsatsi la hao le qadile
Ke rata ho bona sefahleho
sa hao se benyang
Dumela, ntate letsatsi.**



**Pula, pula tsamaya
Bana ba banyenyane ba rata ho bapala
Etlo ka letsatsi le leng
Se ka ba teng letsatsi le le leng feela.**






18

Dihla tsa selemo tse nne

Kotara ya-2 – Beka ya-I – Leqephé la mosebetsi



Seha ditshwantsho tsa nako tse nne tsa selemo leqepheng le sehilweng ka morao ho buka. Kgomaretsa setshwantsho se seng le se seng pela nako ya selemo e nepahetseng.



Phupjane
Phupu
Phato

mariha



Lwetse

Mphalane

Pudungwane

selemo

Letsatsi:

36



Tshitwe

Pherekong

Hlakola

lehlabula

Hlakubele

Mmesa

Motsheanong


hwetla



Ha re ithapolleng

Ithapolleleng bokgoni ba ho bapala bolo.
Tlolatlodisa bolo mabapi le lebota.
Matha hodima sebaka ha o ntse o qhomisa bolo.
Jwale matha ebe o lahlela bolo ho etsa mokolokotwane.






Lehlabula

Letsatsi le tjhabile ho futhumetse.

Matsatsi a malelele ha masiu a le makgutshwanyane.

Re ka dula re phodile ka ho sesa kapa ho dula
moriting.



Hwetla

Ho qala ho phola.

Mahlaku a difate a qala ho ba mmala wa gauta,
le hona ho hloholoreha difateng.

Dinonyana di fofela bakeng tse tjhesang.



Mariha

Ho a bata.

Dibakeng tse ding ho na le lehlwa le mohodi.

Matsatsi a makgutshwanyane ha masiu a le malelele.

Diphooftolo tse ding di robala mariha ohle
(di a falla ka nako ena).



Selemo

Ho futhumetse.

Dijalo di qala ho hola mme dipalesa di a thunya difateng.

Dinonyana di qala ho haha dihlaha tsa ho behela mahe.

Letsatsi:



Ha re bueng

Dijo tse fapaneng di mela ka dinako tsa selemo tse fapaneng. Tadima dijo tsena tsa lehlabula le mariha. Bolella motswalle hore o rata ho ja eng ha ho tjhesa le ha ho bata.



Selemo

Dijo tsa nako e
nngwe le e nngwe
ya selemo

Mariha



Ho aparela boemo ba lehodimo



Ha re etseng ditshwantsho

Etsa setshwantsho sa ngwanana le moshemane.

Moshemane o tlameha ho apara diaparo tsa mariha tse futhumetseng ha ngwanana a tlamehile ho apara diaparo tsa lehlabula tse phodileng.



Moshemane

Ngwanana



Ha re ithapolleng

- Beha dihulahupu fatshe kapa o etse masakana lehlabatheng.
- Ha titjhore ya hao a re o tlolo, o tlolo ka lesakaneng ka maoto a mabedi.
- Ha titjhore ya hao a re o tlolo, o tlolo ka ntle ho lesakana ka leoto le le leng.
- Bapala sekotjhe.
- Sebedisa tjhoko ho etsa masakana le sekwere fatshe.



Letsatsi:



Ha re bueng

Bolella motswalle wa hao hore re apara diaparo tse jwang nakong tse fapaneng tsa selemo. O rata ho apara diaparo dife?

Etsa mola o tlohang tlhalosong ya diaparo tseo re di aparang nakong ya boemo ba lehodimo bo hlalositswe ho setshwantsho sa diaparo tse bontshitsweng.



Ha re ngoleng

Ho aparela boemo ba lehodimo

Ha ho na le letsatsi re lokela ho rwala dikatiba ho itshireletsa letsatsing.



Ha ho bata re lokela ho apara diaparo tse futhumetseng.



Ho futhumetse re kgoni le ho kga dipalesa tse ntle.



Nako eo pula e nang re hloka ho apara jase ya pula le hona ho nka sekgele.



Ditlamorao tsa dinako tsa selemo

Kotara ya-2 – Beka ya-3 – Leqephé la mosebetsi



Ha re baleng



Lehlabula

Ka nako ya Lehlabula borapolasi
ba kotula ditholwana.

Diphoofolo tse nyenyane di
matjato ka
nako ena.

Dibakeng tse ngata pula e
na haholo mme ho na le
lehadima le letolo.

Jwang, dipalesa di hola di ba
kgolo, ha difate di ba telele.

Letsatsi:



Selemo

Ka nako ya selemo difate
di qala ho hlomela.

Re bona dinonyana, dinotshi,
dipalesa le mahlaku a matjha.

Dinonyana di etsa dihlaha di
qhotsa le mahe.

Borapolasi ba kuta dinku.





Hwetla

Diphoofolo tse ding di boloka dijo ha di itokisetsa ho robala mariha ohle.


Mahlaku a difate a qala ho ba masehla, sootho, kgubedu le lebala la namunu.

Jwang bo qala ho ba sootho.



Mariha

Diphoofolo tse ding di robala mariha ohle. Re re di a falla. Di dula di futhumetse hobane matlalo a tsona a na le boyo bo ba bongata.



Ha re ngoleng

Diphoofolo tse ding di etsang mariha? _____

Diphoofolo tse ding di itshireletsa jwang serameng? _____

Dinonyana di kgutlela neng dinaheng tse futhumetseng, le hona ho qala ho etsa dihlaha? _____





Ha re etseng

Ho jala sejalo sa nawa

O hloka


- Dinawa tse hlano
- Boya bo hlwekilig
- Perinki
- Metsi



Seo o ka se etsang

Kenya dinawa ka hara boyo ka perinking.
E boloke e le metsi. Beha perinki hodima motheo wa fensetere letsatsing.
Hlokoma dinawa bekeng tse pedi tse latelang.
Hlokoma hore e holajwang.

Sheba setshwantsho sa semela sena sa nawa
Ha semela sa hao se boheha tjena tlatsa letsatsi





Ha re etseng

Etsa papadi ka phoofolo.

O ka bontsha bere kapa noko e bokella le ho boloka dijo bakeng sa mariha.



Ha re ithapolleng

Etsisa noha e hahaha fatshe e batla
sebaka se setle ho fallela teng.



Etsisa lefokotsane le
fofela sebakeng se
mofuthu.



45

Diphoofto: Diphoofto tsa polasing

Kotara ya-2 – Bekä ya-4 – Leqephé la mosebetsi

Hare bueng

Sheba ditshwantsho o bue ka diphoofto tse fapaneng tsa polasi tseo o di bonang.
Ke phoofolo efe eo o e ratang haholo?
Re fumana eng phoofolong e nngwe le e nngwe?





Ha re ngoleng

Ngola dikarabo tse nepahetseng tafoleng e latelang.
Re o etseditse ya pele.

	Tona	Ramo
	Tshehadi	Pheleu/nku e tshehadi
	Ngwana	konyana
	Modumo	Lerata
	Tshireletso	Iesaka

	Tona	
	Tshehadi	
	Ngwana	
	Modumo	
	Tshireletso	

	Tona	
	Tshehadi	
	Ngwana	
	Modumo	
	Tshireletso	

	Tona	
	Tshehadi	
	Ngwana	
	Modumo	
	Tshireletso	



Titjhere:
Mosaeno:
Mohla:



24

Kotara ya-2 – Beka ya-4 – Leqephé la mosebetsi

Polasing



Monnamoholo MacDonald o na le Polasi

Hee hi hee hi jo jo

Polasing o ne a ena le dikgomo

Di re muu muu muu mona le muu mane

Mona le mane muu muu muu

Monnamoholo MacDonald

o ne a ena le polasi

Hee hi hee hi ho





Ha re bueng

Tswela pele ho bina pina. Sebakeng sa kgomo meleng e latelang
sebedisa diphoofolo tsena.



Polasing o ne a
ena le dintja hape.

Polasing o ne a
ena le matata.

Polasing o ne a
ena le dipere.



Ha re ithapolleng

- Tsamaya hodima balaka o sa we.
- Lahlela bolo hodimo moeng o e tshware e se wele fatshe.
- Jwale matha jwalo ka pere.
- Tsamaya jwale ka letata.
- Tsamaya jwale ka roboto.



Tijhere:
Mosaeno:
Mohla:

Diphoofto tse hlaha

Kotara ya-2 – Bekä ya-5 – Leqephé la mosebetsi



Ha re baleng


Ditau ke tsa lelapa la dikatse.

Tau ke morena wa mmuso
wa diphoofto.

Di bolaya le hona ho tsoma
dikgama le diqwaha. Tse tshehadi
ke tsona tse tsomang haholo.

Di tsoma bosiu ka dihlotschwana.

Ditau di rata ho phela masimong
moo ho nang le jwang. Ditau di ka
rora di etse lerata haholo.



Ditlou ke diantshi tse kgolo ho
feta phoofolo tsohle lefatsheng.

Di kotsing ka mehla hobane di
tsomelwa manaka a tsona. Manaka
a tlou a dula a hola ka nako tsohle
tsa ho phela ha tsona. Ditlou di
sebedisa manaka ho tlisa metso,
ditholwana le metsi melomong ya
tsona. Di ja dijo tsa boima ba
200 kg ka letsatsi mme di nwe
dilithara tse 190 tsa metsi.

Letsatsi:



Ho na le mefuta e mmedi ya ditshukudu, tshukudu e tshweu le e ntsho. Tshukudu ha e bone hantle, empa e kgona ho nkgella dintho hantle. Ditshukudu di kgolo haholo, mme di na le boima ba 2 500 kilogerama. Tshukudi di tsongwa kamehla ke batsomi ba batla manaka a tsona. Re lokela ho sireletsa ditshukudu ho batsomi ba tleng ho di bolaya ka lebaka la manaka a tsona.



Lengau le seng le hodile le kgona ho hola bolelele ba dimetara tse pedi. Letlalo la yona le lesootho le botsho bo nang le matheba a etsang sedikadikwe. Lengau le tseba ho hlwa ha le na le bothata ba ho tsoma difateng.




Dinare di dula ka dihlotschwana. Ha ho na le monyenjetsi wa kotsi dinare le manamane di bokellana bohareng ba sehlotschwana sa tsona, mme di potapotuwa ke dipoho ho di sireletsa. Nare e ka hola ho fihlela dimetara tse 1,7.



Mokgwa oo diphoofto di ipatang ka ona

Kotara ya-2 – Beka ya-5 – Leqephé la mosebetsi

Ha re baleng



Metsero ya diqwaha e etsa hore ho be thata
ho bona qwaha morung.

Diphoofto tse ding di itshireletsa ka ho fetola
mokgwa oo di shebahalang ka yona hore di
tshwane le tikoloho ya tsona.

Lempetje le kgora ho fetola mmala hore le
tshwane le difate tseo di di hlwang.

Matlalo le masiba a phoofto tse ding a entswe
ka mokgwa oo ho leng boima hore mang kapa
mang a ka di bona.

Re bitsa sena ho ikgakanya.

Nahana ka diphoofto tse ding tse etsang sena
ho ikgakanya.



Ha re etseng



Titjhere ya hao e tla o bontsha ho
bapala ditulo tsa mmino.




Letsatsi:



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa phoofolo e hlaha.
Bolella motswalle wa hao hore phoofolo ena e ikgakanya jwang.




Titjhere:
Mosaeno:
Mohla:

Diphoofolo tsa metsing

Kotara ya-2 – Beka ya-6 – Leqephé la mosebetsi



Qetella setshwantsho ka ho kenya ditshwantsho tsa diphoofolo
tse phelang ka metsing.






Dibopuwa tsa botebong ba lewatle

28




Ha re bueng

Ha re shebeng diphoofolo tse fapaneng tse phelang metsing a letswai.



Ho na le diphoofolo tse nyenyane, tse phelang matsheng a nang le majwe moo metsi a sa tebang.



Kotara ya-2 – Beka ya-b – Leqephé /a mosebetsi



55

Botsebi ba diphoofolo

Kotara ya-2 – Bekä ya-7 – Leqephé la mosebetsi



Ha re bueng

Bua ka diphoofolo tsohle tsa
lewatle ditshwantshong tse latelang.

- Ke diphoofolo dife tse ka jwang ke batho?
- Ke diphoofolo dife tsa lewatle tse kotsi?
- Mmele wa tlhapi o kwahetse le ho tshireletswa ke eng?
- O nahana hore ho ka etsahalang ha lewatle
le ka tlala ditshila kapa dintho tse tjhefu?
- Lewatle le ka silafala ka mekgwa e fapaneng e jwang?



Ha re ngoleng

Ngola mabitso a diphoofolo tsohle tseo o ka nahangan ka tsona tse
dulang dinokaneng, matamong kapa lewatleng, dikholumong tse tharo
tsa tafole e latelang.

Noka	Lewatle	Letamo



Ha re etseng Etsa tanka ya ho boloka ditlhapi.

- Penta bohare ba lebokose la dieta bolou - botala, mme o fetolele lebokose.
- Jwale seha tlhapi ka morao ho buka.
- Tshwarisa tlhapi ka hodimo lebokoseng ka semamaretsi le kgwele.



Ha re ithapolleng

- Fofajwalo-ka nonyana ka lebelo le leholo le ka ho iketla
- Tsamaya jwalo-ka nonyanalewatle
- Fofajwalo ka notshi
- Tsamaya jwalo-ka lekgala
- Sesa jwalo-ka tlhapi
- Tlola/qothoma jwalo ka senqanqane
- Bapala latella-moetapele
- Bapala katse-le-tweba





30

Diphoofto tse jarang mahae a tsona ha di tsamaya

Kotara ya-2 – Beka ya-7 – Leqephé la mosebetsi



Ha re baleng



• • •

Na o a tseba hore ke fellahantle
kgaketlaneng ya ka, ha e ke be e be
nyane ho nna.

Kgudu

Kgudu ke sehababi se nang le maotwana a mane le molala o temekang le hlooho.
E tsamaya butle e pepile kgaketlana ya yona.

Ba dula kae?

Kgudu ya metsing: Ke dula lewatleng	Kgudu ya metsing: Ke dula metsing a matjha moo ho leng mongobo	Kgudu: Ke dula naheng



Ha re ngoleng

Araba dipotsotse latelang ka kgudu e dulang naheng.

Kgaketlana ya kgudu e bonolo kapa e thata? _____

Kgaketlana ya kgudu e e sireletsang ho eng? _____

Kgudu e etsa eng ha e tshohile? _____

Dikgudu di ja eng? _____

Letsatsi:



Kgofu

Leihlo

Kgaketlana

Sheba kgaketlana ya kgofu.

manaka a
matelele

manaka a
makgutshwanyane

Maoto

Lesoba bakeng sa ho hema

Kgofu e tsamaya jwang?

Na o kile wa fumana kgaketlana e se nang letho ya kgofu?

Dikgaketla tsa dikgofu di mmala o jwang?

Hobaneng dikgofu di na le dikgaketlana?



O nahana hore ke dula kae? Pela setshwantsho sa ka, bolela hore
na nka etsa lehae la ka **sefateng**, **fatshe** kapa **metsing** na.



Diphoofofolo tse ikahelang moo di itshireletsang

Kotara ya-2 – Beka ya-8 – Leqephé la mosebetsi




Ha re etseng

Kopanya ditshwantsho tsa diphoofofolo le ditshwantsho tsa malapa a tsona.



Ha re baleng

Dinotshi



Dinotshi di dula ntlong ya dinotshi

Di aha ntlo tsa tsona ka boka ba
dinotshi


Di boloka dijo ntlong tsa tsona

Letsatsi:



Dikokonyana

Dikokonyana di aha mefuta e mengata ya
meaho tikolohong tsa tsona. Kokonyana e
nnyanne e kcona ho tshwara ntho e leng boima
bo ka kenang hanne (4) boimeng ba mmele wa
bona. Di rerisa tse ding ha ho na le kotsi.
Di bolella e mong le e mong hore a ka fumana
dijo kae.



Ha re ngoleng

O nahana hore hobaneng dikokonyana di ikahela tshireletso

Sera sa kokonyana ke mang?

Dikokonyana di sebedisang ho ikahela?



Ha re baleng

Dinonyana


Dinonyana di haha dihlaha e le mahae a
tsona, le hore di be le moo di ka behelang
mahe teng. Boholo ba sehlaha bo laolwa ke
hore nonyana e boholo bo bokae.


Dinonyana di sebedisang ho aha dihlaha?

Ke phoefolo efe eo e leng sera sa nonyana?







A	M
a	m
B	N
b	n
C	O
c	o
D	P
d	p
E	Q
e	q
F	R
f	r
G	S
g	s
H	T
h	t
I	U
i	u
J	V
j	v
K	W
k	w
L	X-Z
l	x-z







P.29



P.30



P.36-37



P.57

